

KONVENCIJA (BROJ 53) O MINIMUMU STRUČNE SPOSOBNOSTI ZAPOVJEDNIKA I OFICIRA TRGOVAČKE MORNARICE, 1936.

Član 1

1. Ova Konvencija primjenjuje se na sve brodove registrovane na jednoj teritoriji u pogledu koje je na snazi navedena Konvencija, koji ostvaruju pomorsku plovidbu, izuzimajući:
 - a) ratne brodove;
 - b) državne brodove i brodove u službi javne uprave, koji nijesu namijenjeni trgovini;
 - c) drvene brodove primitivne konstrukcije, kao što su dousi i džunke.
2. Nacionalno zakonodavstvo može odobriti odstupanja, potpuna ili djelimična, u pogledu brodova bruto tonaže ispod 200 tona.

Član 2

Za primjenu ove Konvencije pod sljedećim izrazima treba podrazumijevati:

- a) »zapovjednik ili poslodavac« - svako lice koje upravlja brodom;
- b) »oficir palube, starješina straže« - svako lice izuzev pilota koje je stvarno zaduženo za navigaciju ili za manevrisanje broda;
- c) »glavni mašinstica« - svako lice koje stalno rukovodi mašinskom službom na brodu;
- d) »mašinski oficir, starješina straže« - svako lice koje je stvarno zaduženo za upravljanje brodskim mašinama.

Član 3

1. Niko ne može obavljati niti biti angažovana da obavlja na brodu, na koji se odnosi ova Konvencija, funkcije zapovjednika ili poslodavca, oficira palube u svojstvu starješine straže, starješine mašinstice i mašinskog oficira starješine straže; ako ne posjeduje svjedočanstvo o sposobnosti za obavljanje ovih funkcija, izdatog ili potvrđenog od strane javne vlasti na teritoriji na kojoj je brod registrovan.

Samo u slučaju više sile može se odstupiti od odredaba ove Konvencije.

Član 4

1. Niko ne može dobiti svjedočanstvo o sposobnosti:
 - a) ako nije dostigao minimum starosti koji se traži za izdavanje ovog svjedočanstva;
 - b) ako njegovo profesionalno iskustvo nije dostiglo minimum trajanja koje se traži za izdavanje ovog svjedočanstva;
 - c) ako nije sa uspjehom položio ispite organizovane i kontrolisane od strane nadležnih vlasti u cilju konstatovanja njegove sposobnosti za obavljanje odgovarajućih funkcija prema svjedočanstvu za koje je kandidat.
2. Nacionalno zakonodavstvo treba da:

- a) odredi minimum starosti i profesionalnog iskustva kandidata svake kategorije svjedočanstva o sposobnosti;
 - b) predvidi organizovanje i kontrollu od strane nadležnih vlasti jednog ili više ispita u cilju utvrđivanja da li kandidati za svjedočanstva o sposobnosti raspolažu sposobnošću koja se traži za obavljanje funkcija koje odgovaraju svjedočanstvu za koje je kandidat.
3. Svaka država članica Organizacije može, za vrijeme perioda od tri godine od datuma svoje ratifikacije, izdati svjedočanstvo o sposobnosti licima koja nijesu polagala ispit u smislu paragrafa 2 b) ovog člana pod uslovom:
- a) da ova lica raspolažu dovoljnim profesionalnim iskustvom na odgovarajućim funkcijama o kojima je riječ u svjedočanstvu;
 - b) da nikakva ozbiljna tehnička greška nije iznijeta protiv ovih lica.

Član 5

1. Svaka država članica koja ratifikuje ovu Konvenciju treba da obezbijedi pomoću sistema efikasne inspekcije njenu stvarnu primjenu.
2. Nacionalno zakonodavstvo treba da predvidi slučajeve u kojima vlasti jedne države članice mogu zaustaviti svaki brod imatrikulisani na njihovoj teritoriji zbog prekršaja odredaba ove Konvencije.
3. Kada vlasti jedne države članice koja je ratifikovala ovu Konvenciju konstatuju prekršaj ovih odredaba na nekom brodu imatrikulisanom na teritoriji neke druge države članice koja je takodje ratifikovala ovu Konvenciju, ove vlasti treba da o tome podnesu izvještaj konzulu države članice na čijoj teritoriji je brod imatrikulisani.

Član 6

1. Nacionalno zakonodavstvo treba da odredi primjenu kaznenih ili disciplinskih sankcija u slučajevima kada se ne poštuju odredbe ove Konvencije.
2. Ove kaznene ili disciplinske sankcije treba da budu predviđene naročito protiv:
 - a) brodovlasnika ili njegovog agenta, zapovjednika ili poslodavca koji zaposli lice bez svjedočanstva koje je predviđeno kao obavezno ovom Konvencijom;
 - b) zapovjednika ili poslodavca koji dopuste da jednu od funkcija označenih u članu 2 ove Konvencije obavlja neko od lica bez svjedočanstva koje bi odgovaralo bar toj funkciji;
 - c) lica koja su se na prevaru ili putem lažne isprave zaposlila na jednu od funkcija odredjenih u članu 2 ove Konvencije a da nijesu titulari za to potrebnog svjedočanstva.